



Broj: 11-16-4-65/22-1
Sarajevo, 24.3.2022.

Shodno članu 17. i 18. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), izvršni funkcioner Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika, donosi

ODLUKU
o pokretanju postupka javne nabavke
usluge popisa i valorizacije dendroflоре

I
Za potrebe Komisije izvršiće se sljedeća javna nabavka:

- | | |
|-------------------------------------|--|
| 1. Predmet nabavke: | Usluge popisa i valorizacije dendroflоре |
| 2. Procijenjena vrijednost nabavke: | 1000,00 KM |
| 3. Vrsta postupka: | Direktni sporazum |
| 4. Rok za završetak postupka: | 7 dana |
| 5. Izvor finansiranja: | Budžet Komisije |

II
Za provođenje postupka javne nabavke iz tačke I ove odluke zadužuje se Bedrudin Nurikić.

- III
- Imenovani obavlja sljedeće poslove u sklopu predmetne javne nabavke:
- ispituje tržište te traži pisani prijedlog cijene ili ponudu od najmanje tri dobavljača, odnosno privredna subjekta koja nude robe i usluge koje su predmet javne nabavke;
 - nakon prijema ponuda priprema službenu zabilješku sa prijedlogom za izbor najpovoljnijeg ponuđača, odnosno ponuđača koji analizom cijene, količine, kvaliteta, tehničkog opisa, estetskih i funkcionalnih zahtjeva, karakteristika koje se odnose na okolinu, vrijeme i period isporuke usluge garantira najbolju razmjenu vrijednosti za novac;
 - po instrukciji Izvršnog funkcionera priprema odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača.

IV
Konačnu odluku u postupku javne nabavke donosi Izvršni funkcioner. Izvršni funkcioner može pregovarati sa ponuđačem/ponuđačima o cijeni i/ili prihvatiti prijedlog cijene ili ponudu jednog ponuđača.

V
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Dostavljeno:

- imenovanom;
- a/a;



Izvršni funkcioner
Mirzah Fočo



UGOVOR ZA JAVNU NABAVKU
usluga popisa i valorizacije dendrofonda u krugu Fabrike duhana u Banja Luci

zaključen između:

Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika, Maršala Tita 9a, sa

sjedištem u Sarajevu, koju zastupa izvršni funkcioner Mirzah Fočo, identifikacioni broj 4200754810002 (u daljem tekstu: Naručilac)

ARBO MAGNA, nevladina organizacija za zaštitu prirodnog naslijeđa, sa sjedištem u Banja Luci, Bulevar vojvode Stepe Stepanovića 75a, Banja Luka, koju zastupa predsjednik Jugoslav Brujić, identifikacioni broj 440170804000,, transakcijski račun 56209900016525 kod NLB Razvojne Banke Banja Luka (u daljem tekstu: Dobavljač),

PREDMET UGOVORA

Član 1.

Ugovorne strane su se sporazumjele da će Dobavljač za potrebe Naručioca izvršiti popis i valorizaciju dendrofonda u krugu Fabrike duhana Banja Luka, u obimu i na način preciziran ponudom ovog ponuđača, a koja je sastavni dio ovog ugovora.

CIJENA

Član 2.

Naručilac se obavezuje da će za izvršene usluge platiti cijenu u iznos od 1000 KM. Sve poreze po osnovu ovog ugovora plaća Dobavljač.

USLOVI I NAČIN PLAĆANJA

Član 3.

Rok za plaćanje cijene iz člana 2. ovog ugovora je 15 dana od dana dostave Elaborata o valorizaciji dendrofonda u krugu Fabrike duhana Banja Luka na protokol Naručioca.

Uplata novčanih sredstava iz stava 1. ovog člana izvršiće se na žiro račun Dobavljača, broj 56209900016525 kod NLB Razvojne Banke Banja Luka.

ROK IZVRŠENJA USLUGA

Član 4.

Rok za izvršenje ugovora je 30 dana, odnosno do 30. aprila 2022.godine. Dobavljač je dužan dostaviti robu prema vrsti i kvalitetu koju propisuje ovaj ugovor, te njegovi prilozi. Dobavljač je dužan predati Naručiocu svu dokumentaciju koji se odnose na izvršenje usluga koje su predmet ovog ugovora.

STUPANJE UGOVORA NA SNAGU

Član 5.

Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja od strane odgovornih lica obje ugovorne strane.

USTUPANJE UGOVORA I PODUGOVARANJE

Član 6.

Maršala Tita 9a, Sarajevo Tel: 033/276-760 Fax: 033/276-768 E-mail: aneks8ko@bih.net.ba
www.kons.gov.ba

Ugovorne strane su saglasne da se prenos pojedinih prava i obaveza, kao i prenos/ustupanje cijelog predmetnog ugovora, može izvršiti na treća lica samo uz prethodnu pismenu saglasnost/odobrenje druge ugovorne strane.

Pravni sljedbenik ugovorne strane neposredno preuzima sva prava i obaveze svog prednika iz ovog ugovora, uključujući i obaveze i prava u vezi sa rješavanjem eventualnih sporova i nesporazuma i primjenjivog pozitivnog prava na odnose ugovornih strana u skladu sa odredbama ovog ugovora.

Ustupanjem ugovora/pojedinih prava i obaveza ugovorni odnos između ustupioca i druge strane prelazi na primaoca i drugu stranu u času kada je druga strana pristala na ustupanje, a ako je druga strana dala svoj pristanak unaprijed, u času kada je obaviještena o ustupanju.

Pristanak na ustupanje je pravovaljan samo ako je dat u pismenoj formi. Odredbe o sporednim pravima u vezi sa ugovorom o preuzimanju duga iz Zakona o obligacionim odnosima (koji se primjenjuje na teritoriji Federacije BiH) na odgovarajući način će se primijeniti i na ustupanje ugovora.

Ustupilac odgovara primaocu za pravovaljanost ustupljenog ugovora. Ukoliko Dobavljač ustupa ugovor/pojedinačne obaveze jamči Naručiocu da će primalac ispuniti obaveze iz ugovora. Druga strana može istaći primaocu sve prigovore iz ustupljenog ugovora, a i one koje ima iz drugih odnosa s njim, ali ne i prigovore koje ima prema ustupiocu.

TAJNOST/POVJERLJIVOST

Član 7.

Svaka saopćena informacija, neoznačena u vrijeme saopćenja kao tajna ili zaštićena, je javna. Predmetna informacija se može slobodno koristiti i saopćavati drugima. Međutim, ništa od ovdje navedenog ne daje dozvolu ili osnov za stjecanje intelektualnog prava vlasništva nad istom.

Strana koja saopćava informaciju, usmeno ili pismeno, koju želi zaštititi, označava istu kao tajnu u vrijeme saopćenja i pismeno to potvrđuje drugoj strani kojoj je informacija saopćena u roku od trideset dana od dana saopćenja.

Strana koja primi tajnu informaciju saglasna je da istu tretira kao strogo povjerljivu, odnosno da je ne umnožava, objavljuje, direktno ili indirektno, bilo kome - osobi, firmi, korporaciji, asocijaciji ili cjelini - u bilo koju svrhu osim u svrhu ovog ugovora.

Strana koja je primila tajnu informaciju može istu saopćiti samo zaposlenicima, konsultantima i podnabavljačima/podizvođačima koji opravdano/po prirodi posla i odnosa sa Dobavljačem trebaju/moraju imati pristup takvoj informaciji u svrhu za koju je ista obznanjena i koji imaju obavezu čuvanja iste.

Tajne informacije ne mogu biti

- Informacije koje su poznate strani kojoj su iste saopštene,
- Informacije koje su postale poznate bez ikakvog djelovanja ili propusta strane kojoj su iste saopštene,
- Informacije primljene od treće strane za koje strana kojoj su iste saopštene u dobroj namjeri vjeruje da iste slobodno može saopštiti,
- Informacije koje strana koja saopštava informaciju, istu saopštava trećim licima općenito, bez ograničenja u saopštenju.

Obaveza tajnosti izložena u ovom članu ugovora će ostati na snazi i nakon okončanja/isteka ugovora za neograničeno vrijeme.

PRIMJENA ZAKONA O OBLIGACIONIM ODNOSIMA

Član 8.

Ugovorne strane su saglasne s primjenom odredbi Zakona o obligacionim odnosima i to u pogledu prava, obaveza i odnosa koji nisu regulisani odredbama ovog Ugovora, a koji nastanu u vezi i povodom izvršenja ovog Ugovora.

RJEŠAVANJE SPOROVA

Član 9.

Ugovorne strane su saglasne da će eventualni spor iz ovog ugovora rješavati sporazumno. Ako u tome ne uspiju, nadležan je Sud Bosne i Hercegovine.

OSTALE ODREDBE

Član 10.

Dobavljač nema pravo zapošljavati, u svrhu izvršenja ovog ugovora, fizička ili pravna lica koja su učestvovala u pripremi tenderske dokumentacije ili su bila u svojstvu člana ili stručnog lica koje je angažirala Komisija za nabavke, najmanje šest mjeseci po zaključenju ugovora, odnosno od početka realizacije ugovora.

Član 11.

Izmjene i dopune ovog Ugovora mogu se vršiti samo pismenim putem. Biće punovažne i obavezujuće ugovorne strane samo one izmjene i dopune koje su sačinili sporazumno u pismenoj formi.

Član 12.

Ovaj ugovor sastavljen je u dva istovjetna primjerka, po jedan za svaku ugovornu stranu.

DOBAVLJAČ

Ervin Jivcic

NARUČILAC

